

OLD MUTUAL SUPERFUND

LESEDINYANA LA THUTO LA DITHO – PHATLALATSO YA 6



HO BOLOKA DITJHELETE TSA HAO HORE DI KGEME LE NAKO KA MORA NAKO YA HO BEHA MEJA FATSHE!

Ho ya ka lefapha la Dipalopalo la Afrika Borwa (Statistics SA), pakeng tsa 2002 le 2016, ho bile le keketseho e akaretsang ya dilemo tse lebeletsweng tsa Bophelo, ho tloha ho dilemo tse 55.2 ho isa ho dilemo tse 62.4. Ho e hlalosa ha bonolo; batho ba phela halelele haholwanyane ho feta kamoo ho phetseng moloko o fetileng. Ha se feela hore re phela halelele haholwanyane, re boetse re dula re shahlile le ho phela hantle! Le hoja sena e ka ba mpho, e hlahisa dikotsi tse itseng tabeng ya ho boloka tijelete e lekaneng bakeng sa nako ya rona ka mora ho beha meja fatshe.

KAHOO, JWALO KA SETHO SA LETLOLE LA OLD MUTUAL SUPERFUND, O ITOKISETSA JWANG BAKENG SA NAKO E TELELE HAHOLWANYANE EO O BEHILENG MEJA FATSHE?

ETSA DITEFELLO TSE EKETSEHILENG TSA BOITHAOPPO LETLOLENG LA OLD MUTUAL SUPERFUND

Hona e ka ba tefello ya kgwedi le kgwedi kapa tefello e kgolo etswang hanngwe. Itanye feela le lefapha la lona la HR ho fumana hore na jwang.

Re a tseba hore ho eketsa sekgahla sa tefello ya hao ha ho bonolo, haholoholo ha dinako di le thata! Empa esita le phetoho e nyenyane e ka etsa phapang e kgolo. Ka mohlala, **leka ho eketsa tefello ya hao bakeng sa nako ya ho beha meja fatshe ka 0.5% selemo ka seng.** Sena se ke ke sa nka tijelete e ngata haholo pokothong ya hao, empa ha nako e feta sena se tla beha pososelo sefahlehong sa hao nakong e tlang!

DUMELLA SARS E O THUSE HO LEFA BAKENG SA NAKO YA HO BEHA MEJA FATSHE:

Ditho tsa matlole a penshene, providente le retirement annuity hona jwale di tshwaneleha bakeng sa theolelo ya 27.5% tijeleteng eo ba e lefang ya karolo e kgolwanyane e lefiswang lekgetho ya moputso wa bona kapa kakaretso ya moputso o fumanwang ho tswa mosebetsing. Sena se bolela hore haeba o boloka tijelete e eketsehileng, o lefa lekgetlo le tlase ho tswa moputsong.

BUISANA LE MOELETSI WA HAO WA DITJHELETE

Bohlokwa ba ho dula o na le tlhahisoleseding mabapi le ditijelete tsa hao tsa nako e tlang bo ke ke ba totobatswa haholo ka ho lekaneng. O hloka ho tseba haeba o tla ba le tijelete e lekaneng hore o behe meja fatshe ka boiketlo le hore na tijelete ena e tla ba teng ka nako e telele hakae.

Itanye le Moeletsi wa hao wa Ditijelete ya tshwanelehang kapa o letsetse setsi sa rona sa mehala se fanang ka tshetso mona **0860 38 88 73** ba ka o nehang dintlha tsa boiteanyo le Baeletsi ba Ditijelete ba tshwanelehang.

NAHANA KA HO DIEHISA NAKO YA HAO YA HO BEHA MEJA FATSHE

Haeba o sebedisa feela ditijelete tseo o di bolokileng bakeng sa nako ya hao ya ho beha meja fatshe nakong hamorao, ho na le melemo e mengata:

- **Ditijelete** tsa hao tseo o **di bolokileng** bakeng sa nako ya ho beha meja fatshe **di tla ba le nako e eketsehileng ya ho hola.**
- O una melemo ho tswa matleng a motswako ka hobane haeba o boloka ditijelete tsa hao ka nako e telele haholwanyane tijelete eo o e tsetetseng e una **tswala hodimo tswala.**
- O eketsa tijelete eo o e fumanang jwalo ka penshene ka lebaka la kgolo ya matsete a hao.
- **Matsete** a hao a **tla hlokomelwa ke ditsebi tse hlwahlwa.**

Tharollo ya Old Mutual SuperFund Deferred Retirement e o dumella ho tswela pele o le setho sa letlole la Old Mutual SuperFund Membership ka mora ho beha meja fatshe ho tloha ho mohiri wa hao. O fumana molemo wa kgolo e tswakilweng ditijeleteng tsa hao tseo o di bolokileng bakeng sa nako ya ho beha meja fatshe ha o ntse o etsa qeto mabapi le nako e loketseng haholwanyane ya ho fihlella molemo wa tijelete ya hao ya nako ya ho beha meja fatshe. Ho phaella mona, o thabela kgetho ya matsete le tshebeletso e hlwahlwa ka theko e molemo.

Bakeng sa tlhahisoleseding e eketsehileng, [click here.](#)

KAMEHLA KGETHA HO BOLOKA

Qeto ya ho tswa mosebetsing, fokotswa mosebetsing kapa o lelekwa pele ho nako ya ho beha meja fatshe e ka ba le pherekano ya qeaqea e kgolo. O na le dikgetho tse itseng hore o ka etsang ka dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe ho hlaha Letloleng la hao la ho Beha Meja Fatshe. O lokela ho etsa tsohle tse matleng a hao ho boela o tsetela dipolokelo tsa hao tsa ho beha meja fatshe.

DIKGETHO TSE PEDI TSA MOTHEO

FETISETSA LETLOLENG LA HO BEHA MEJA FATSHE LE DUMELETSWENG

O ka boela o tsetela tijelete ya hao ya ho beha meja fatshe ka ho fetisetsa tijelete yohle, **ntle le tefiso ya lekgetho**, ho letlole le leng le dumeletsweng la ho beha meja fatshe le jwalo ka:

1. Letlole la poloko
2. Letlole la penshene la ho beha meja fatshe
3. Letloleng la mohiri e motjha la ho beha meja fatshe

HO HULATJHELETE YOHLE E LETLOLENG

O ka kgetha ho amohela tijelete yohle ya hao eo o e hutseng jwalo ka tijelete e **lefiswang lekgetho.** O lokela ho nahana ka hloko pele o etsa kgetho ena hobane e ka fokotsa ka tsela e bonahalang monyetla wa hao wa ho ba le nako e iketlileng ya ho beha meja fatshe. Mabaka e le hobane o lefiswa lekgetho hodima tijelete yohle ya hao ya ho beha meja fatshe, mme hape o kanna wa lekeha ho sebedisa masalla a tijelete ka mora hore ho hulwe lekgetho ho ena le hore o boele o etsetele bakeng sa ho beha meja fatshe. Ha o etsa kgetho ena, ho ka ba sedi ho boetse o tsetela tijelete yohle e bolokuweng ya ho beha meja fatshe.

KAPA

Kgonahalo ya ho phela nako e telele haholwanyane e ka tlisa mohopolo o monate le o tshosang. Le hoja mohiri wa hao le Letlole ba tla etsa sohle se molemo haholo ho o thusa ho fihlella nako e nang le boiketlo ya ho beha meja fatshe, matla a ho fihlella sena a dutse matsohong a hao. Sebedisa dithulusi tseo o di fuweng, batla keletso e hlokalahalang ya ditijelete ho tswa ho moeletsi wa ditijelete ya dumeletsweng le ho nka mohato o hlokalahalang ho sireletsa nako ya ho beha meja fatshe e se nang matshwenyeho.